

11 car. Enric Fabre 09100 PÀMIAS

05.81.06.03.88/ieo09@orange.fr

<http://ieo-arieja09.blog4ever.org/>

## AGENDA

### Ràdios

**Del diluns al divendres**, a l'entorn de 8h20 e 18h50, lo **dissabte** a 14h00 e lo **dimenge** a 11h00 sus Ràdio Transparency (93.7 FM), *De còr e d'òc*.

**Cada dimars**, de **19h00** a **20h00** - *Era votz dera montanha*, sus Ràdio Coserans 94.7 FM

### Corses e talhières

**Lo diluns** a Pàmias (Espaci occitan) de **9h30** a **11h00** - Cors d'occitan debutants.

**Lo diluns** a Sent Joan del Falgar (sala del Club St Jean Loisirs - car. de la Republica) de **20h30** a **22h00** - Talhièr lenga e cultura d'oc totes nivèls.

**Lo dimars** a Foish (Le Leo - 16 car. Noël Peyrevidal) de **17h00** a **19h00** - Cors d'occitan nivèl 1 e 2.

**Lo dimèrces** a St Guironç (10 car. del Priolach) de **17h00** a **18h30** - Cors d'occitan debutants e de **18h30** a **20h00** - Cors d'occitan confirmats.

**Lo dimèrces** al Fossat (Teatre de Verdura) de **20h00** a **22h00** - Talhièr de lenga e cultura d'oc totes nivèls.

**Lo dijous** a Pàmias (Espaci occitan) de **10h30** a **12h00** - Cors d'occitan confirmats.

**Lo dijous** a L'Avelhanet (Centre multispòrts - 33bis av. Alsàcia-Lorena) de **17h30** a **19h00** - Cors d'occitan debutants e de **18h30** a **20h00** - Cors d'occitan confirmats.

Contacte : 05.81.06.03.88 o ieo09@orange.fr

**Cada dos dimars** a Pàmias (Espaci occitan) de **18h00** a **19h30** - Talhièr cant amb Pascala Respaud. Organizat per La Lauseta.

**Cada dimèrces** a Pàmias (Espaci occitan) de **18h00** a **20h00** - Talhièr dansa. Organizat per La Lauseta.

### Acamps

**12 e 19/12/2019** a **20h30** a Pàmias (Espaci occitan) - Acamp del Cercle Occitan Prosper Estieu. Contacte : 05.81.06.03.88 ostaloco9@orange.fr

### Animacions

**07/12/2019** a Pàmias (Espaci occitan) - Cors d'occitan nivèl III (veire programa p. 2).

## LO MOT DE LA PRESIDENTA DEL CERCLE OCCITAN PÈIRE LAGARDA DE FOISH

Caris sòcis

Pareis que l'annada 2019 es estada l'annada internacionala de las lengas minoritàrias...

En çò nòstre avèm pas entendut que silenci, aquel silenci qu'amenaça la lenga nòstra.

Sabèm plan que la jornada, le mes o l'annada que se vòda a una causa es una mena de far creire als innocents qu'òm se tracha d'ela.

E ça que la, un còp mès, va sortir l'Alman'òc de 2020, miracle annadièr del cercle de Foish.

Aquel alman'òc espelís cada an per que desaparesca pas la lenga polida que de tan luènh nos ven, que foguèt emplegada, enriquesida e cantada long dels sègles pels nòstres davanciers e que nosautres, paures escrivans de frasas malbiassudas, contunham de fèr viure per que volèm pas que s'atude.

E se la volèm salvar e promòure es per que s'agís del nòstre patrimòni e qu'es en perilh.

Lucham per que se pèrda pas, e mai les mejans qu'avèm sián estequits !

Avèm agut jorns de malcòr, mas tornam prene vam, coma se veniam mès visibles.

Le quite President de la Republica declarèt un jorn : « Las lengas regionalas jògan son ròtle dins l'enrasigament que fa la fòrça de las Regions ». Se poiriá creire qu'es un occitanista que b'aftotí. E s'es pas un occitanista, aquò balha una mena d'espèr sus un possible cambiament. En çò nòstre, le Departament faguèt un gèst positiu per la subvencion, avèm dempuèi quelques meses una cronica setmanièra dins *la Despacha* ; la bandièra occitana floteja pas encara sus las torres de Foish mas desesperam pas.

Sabèm plan que la decadéncia d'una lenga *minoritària* ven pas de la modernitat. Son astre depend de las politicas publicas.

Fa temps que s'ausiriá pas pus parlar francés al Quebec, se le govèrnament de Canadà fasiá patir al francés le sòrt reservat en França a las lengas regionalas.

Uèi, gràcies a las neurosciéncias, sabèm un molon de causas sul bilinguisme. Passar d'una lenga a l'autra tre la mairala es un atots dels bèls per n'aprene una tresena e mai una quatrena.

E se vos pausatz la question : « Perqué salvar l'occitan, una lenga vièlha que se morís ? »  
Vos respondrem : « Perqué pas, vosaus, vos botar a l'anglés sul còp, que seriatz prèstes ? »

L'occitan es portaire de valors que representan mila ans de civilizacion, convivéncia, paratge, melhorament, amor, poesia, travalh, e ne sèm ufanoses !

Degun nos panarà pas la paraula occitana. La lenga d'òc viurà, es la Nòstra Dama !

Vos desiram bona lectura , bonas fèstas e bona annada per 2020.

**Nicòla Lehmann  
Presidenta del cercle « Pèire Lagarda » de Foish**

~~~~~

## **Dissabte 7 de decembre de 2019 a Pàmias (Espaci occitan)**

*Cors d'occitan n°1 nivèl III*

« Lenga occitana, le sistèma lingüistic occitan »

**amb Patrici Pojada**

5 jornadas d'estagis – 30 oras de formacion (cors complet a la carta)

**9h00-9h30 :** Acuèlh

**9h30-12h30 :** 1<sup>era</sup> sesilha de travalh

**12h00 :** repais partejat (menar la saqueta)

**14h00-17h00 :** 2<sup>nda</sup> sesilha de travalh

Tarifas : sesilha : 30 Euros (normal) ; 25€ (sòci IEO) ; 20€ (mercat a un cors de l'IEO-09)

Formacion tota : 125€ (normal) ; 100€ (sòci IEO) ; 80€ (mercat a un cors de l'IEO-09)

**Contacte : 05.81.06.03.88  
/ieo09@orange.fr**



*Lèu serà Nadal !!!*

*Pels vòstres presents,  
l'IEO d'Arièja vos prepausa libres, CD, DVD, camisons, jòias,  
pegasolets...*

*Esitetz pas a passar comanda !!!*



***L'IEO d'Arièja  
vos desira  
de bonas fèstas de fin d'annada***

~~~~~

## **Rescontre dins la forèst**

Voldriái pas contrariar la nòstra presidenta mes volí contar çò que m'arribèc a Santa Crotz, un jorn... un dimenge cresí :

Soi la gardiana d'un petit filh que s'apèla Gabrièl e qu'a pas que quatre ans. Per passar le temps (una jornada es longa sabètz!) anam passejar a la forèst de sapins de Santa Crotz qu'es renommada per que aquelis arbres an crescut naturalament e se pòrtan plan a 300 mètres de naut !

Una vesina de Santa Crotz fasiá partida del voïatge. Cinc voeturas èran aparcadas sul lòc.

Nos aprestàvem a caminar armats d'un baston quand, tot d'un còp, un joen (benlèu la trentenada) s'avança cap a nosautres e m'adreçant la paraula « dirècte » en occitan se presenta : « Soi Olivèr, de Pàmias. Te coneugi... e bla... e bla... »

Fusquèi talament estabornida que me soveni pas ça qu'ajustèc exactament, mès i respondèi que sa preséncia sus nòstre territòri m'agradava plan.

Fasquèrem una mica de conversacion pròva que l'occitan es encara viu. Mes cal mercejar e felicitar aquel Olivèr que reconeguei pas una mica ! Per que, jamès de la vida, aviái pas rescontrat un qualqu'un de Pàmias dins la forèst de Santa Crotz. Mès tot a un començament...

Coma Gabrièl peniquejava nos n'anèrem sul camin de la passejada de dus quilomètres e miei de long, a l'ombra d'arbres mès que centenaris...

Un pauc mès enllà, la vesina, oitanta ans, me demanda : « Dans quelle langue il parlait ce jeune ? »

Es aquí que la nòstra presidenta a rason : nos demòra un famús travalh !!

**Anonim**

~~~~~

### **Las noiриas de Vathmala**

Le dijaus 3 d'octobre, Odila Pons, una nativa de Vilargenç, que mos venguèc parlar d'aquelas femnas a la destinada pro especiala.

Aquela regenta, ara a la retirada, que's metèc a fèr cèrcas aishul sujèt. Aquela enveja que li venguèc perque un dia que s'anèc escotar un recital d'òbras de Claude Debussy, e qu'aprenguèc qu'aqueste compositor de musica que s'avia popat una noiриa de Vathmala.

Odila que comencèc per demanar dedens familhas concernadas. Mes aquestas gents que non volian cap plan parlar : qu'avian vergonha del *mestièr* qu'aujòlas sèvas exercèren. Pueish que cerquèc dedens las archivas, les registres parroquiales, las entradas dels orfanelats...

Qu'èra la moda, als siegles passats, que las femnas de la noblessa e la borgesia de las vilas que non dona cap la popa a las sèvas mainadas. Doncas que cercavan noiриas. Que'n venguia de chiu pertot : Morvan, Bretanya, ...Vathmala. Que s'i ditz qu'aquestas derreras que las prenian perque qu'avian un polit costume, ...e de bona lèt.

Al país, la vida qu'èra, coma pertot en montanya, pròishi de la misèra. Doncas que calia fèr entrar sòuses a casa, coma òn podia. Méter's noiриa : una faiçon coma una auta.

Doncas, filhas o femnas maridadas que's fasian un petit, que'l noirían chiu, pueish que partian en vila dar la sèva lèt a una auta mainada.

Que i avia dues faiçons de procedar :

- sia que deishavan la mainada a casa, a la mair, a la sòr, a la vesina, e que s'anavan logar en vila (Tolosa, Bordèus, París) anar fèr popar un aute momet ;

- sia que's demoravan al país e que noirían mainadas de l'Assistença Publica.

Que cal díser qu'una partida dels necessitosis qu'èra presa en carga per la Glèisa. E las praubas filhas embarrassadas e abandonadas qu'avian la solucion de pausar le seu gojatòt en un torniquet metut a la pòrta dels covents (en deishant-les-i pr'aquò un signe de reconeishençia dedens les vestits). Aquestis petits qu'èran alavetz reculhidis per las religiosas, que s'adobavan andà plaçar-les en çò de noiриas demoradas al país.

Gents que consideravan aquellas noiриas femnas coma leugèras, çò que non les i agradava güaire. Que partian un o dus ans. Que n'i a que non son cap tornadas.

Una noiриa que's fasia entrò cent francs per mes (mès qu'un obrièr). Quand tornava a casa que portava donc sòuses, çò que li permetia de's maridar, o a la familia de crompar un camp, de refer le tet de la bòrda...

Qu'èran tabés plan noiridas, mès que tota l'auta domesticitat. Que podian aver cadèus, per exemple quand la mainada metia la prumèra dentse. Les patrons que li davan un polit chale, de bonas cauçurias, e meme una pèça d'aur ! Qu'òn las considerava coma mès evoluadas que las femnas del país. Qu'avian après fòrça causas en vila, que prenguijan de novèlas abetudas, que mantenguian relacions amb las coneishenças d'alà.

Odila que mos dèc l'exemple de Magdalena Delpoi, nescuda en 1856. En 1879 qu'a una filha, Jana, de pair inconegut, que's moric en 1880. La mair que s'en va alavetz noiриa a Tolosa, per un an. Que torna. En 1884 que's marida a un teishenèr. Qu'a una filha : Amilhat Maria. Que la plaça en çò d'una vesina e que se'n torna noiриa a Tolosa, almens per l'annada.

En 1886 que neish Amilhat Jan-Josèp. La mair que's demora a casa, e que li plaçan una orfanèla : Françon. En 1889 qu'a una auta mainada : Amilhat Josèp. E aquí Magdalena que pren un gojatòt de gents que parten a Bordèus.

Pueish que neish Amilhat Françon, qüate ans après. Aquí la mair que pren una auta filhòta de París. En tot, qu'a agudis 8 gojatòts (mes que non visquieren cap totis), e que n'a elevats 4 autis. Que cal díser que i avia una mortalitat importanta : un aishús dus.

Aquò que durèc entrò las annadas 1910. La Grana Guèrra, ça sembla, que dèc un còp d'arrèst en aquelis departs.

oooooooooooo

## Istòrias de mots

### Manhac

L'adjectiu manhac a senses divèrses mas nosaus l'utilizam dins le sens d'amistós : "ajuda-me se te plai, seràs plan manhac" e se pòt dire tanben en parlant d'una bèstia, "una gata manhaga". Utilizam le verb amanhagar, per dire d'ensajar de venir amic. "Amb una pastilha amanhaguèc le drollet" o "amb un cap de sarda amanhagava la gata".

Curiosament manhac es empruntat al latin medieval *maniacus* derivat de *mania*. Vist sa rasiga se pòt pensar qu'a l'origina, benlèu, un manhac fasiá manias e doncas auriá agut una brava evolucion del sens del mot. Per parlar d'una mania, una costuma que torna sovent, disèm puslèu una tissa. Per exemple : "cada maitin en se levant aviá la tissa de fumar una cigarreta." Tissa ven benlèu de tic, una onomatopèa qu'evòca un moviment brusc e repetit.

### Ajocar

"Tre qu'arriba l'escur del ser las galinas s'ajocan sus l'ajoc". L'ajoc es una barra ont las galinas pòdon pujar e s'i acorrolhar per i durmir tota la nuèit. Aquelas bèstias aiman pas passar la nuèit pelsòl, cal que se quillhen en nautor, a solide un comportament refleix per se parar dels predators.

Per similitud ajocar es passat al vocabulari uman. Es sinonim de se colcar al lièit perque las galinas s'ajocan per durmir. Es tanben sinonim de s'acorrolhar ja que las galinas son pas dreitas sus l'ajoc mas i son sietadas.

Ven pas del latin mas del francisme *jok* qu'a balhat en francés, *jucher* e *juchoir*.

### L'eissartador


Aquò es un utís de margue long que servís a copar rominguèras o boissons sens se graufinhar. Es le sol mot qu'es utilizat dins nòstre paure vocabulari de païsan mas sa familia es mès rica ja que dins les diccionaris s'i tròban : eissartar (desbosigar), un eissart (una tèrra que ven d'èsser desbosigada), un eissartaire (le qu'eissarta amb benlèu... un eissartador).

Le mot es plan polit e tanplan qu'en cò nòstre, al lòc de dire punhal, disiam eissartador a margue cort ! Le mot s'encontra tanben en toponimia, ont testimònia de l'evolucion dels païsatges. Podèm benlèu citar : *Les Issards, Leychert, Les Isards, L'Eichandre...*

L'evolucion del mot es tanben interessanta ; cal partir del latin *sarrire* qu'equival a sarclar, es a dire fotjar e copar l'èrba d'una cultura. Puei i agèc *exsarire* qu'amb le prefix *ex* vòl dire desbosigar e le nom associat *exartum* indica un endreit desbosigat. E *exartum* a balhat eissart en occitan. Atal tornam trobar le nòstre eissartador.

## Les diccionaris associats

### Soscripcion



*L'institut d'Estudis Occitans d'Arièja torna editar la Grammaire des parlers occitans du Couserans* de Jordi Ensergueix.

Las doas primières edicions de 1995 e 2012 essent agotadas, aquela parucion nòva revisada permetrà a totes d'accendir a un obratge incontornable per la coneissença de l'occitan del Coserans.

Publicacion prevista per genièr de 2020. 115 paginas environ.

Prètz de soscripcion : 10 € franc de pòrt (prètz de venda après soscripcion 13 € + pòrt). Fin de soscripcion : 31 de decembre de 2019

Nom : ..... Nom petit : .....

Adreça : .....

Adreça electronica : .....

Comanda ..... exemplar(s) de la *Grammaire des parlers occitans du Couserans* de Jordi Ensergueix a 10 € l'exemplar (pòrt comprés) siá un total de ..... € reglat per chèc çai-junt a l'òrdre de Institut d'Estudis Occitans d'Arièja. Bulletin e règlement de mandar a : Institut d'Estudis Occitans d'Arièja - Espaci occitan - 11 rue Henri Fabre - 09100 PAMIAS/PAMIERS